

Р.И.Константинов аатынан Амма орто оскуолата  
Чуралчы улүүхө

### «Талах олоппою оноруу нымата»

Флегонтов Спиридон Николаевич  
Р.И.Константинов аатынан Амма орто оскуолатын  
производственай үөрэхтээхин маастара

с.Мындааайы

## Талах олоппос

Талах олоппос саха мастан оноһуктарыттан ойуччу миэстэни ылар. Атыллыты атын омукка суюх. Тас көрүнүнэн айылбаңа чугас. Оноһуута судургу уонна олус бөжө. Олоппос саха булугас өйүн биир чаңылхай көстүүтэ, мындыр оноһуга буолар.

Талах олоппос – бэйэтэ математической головоломка, саха ахсаанга айылбаттан дьоңурдаабын тыла суюх кэрэһитэ.

Олоппоһу инчэбэй иирэ, үөт талаңы иэбэн оноһуллар. Олоппос быһытын –таһаатын көрөн, эрдэ түөрт талаңы быһан бэлэмнениллэр. Талаңы иэбүллэр сиринэн ойо быһан, анаарыгар диэри олук таваарыллар. Онтон үөһүн быһах төбөтүнэн оно хаяллар. Талах уһуктарын сарын таһааран, төгүрүччү моийдуу кыһыллар. Олоппос түөрт эркинин бу курдук төгүрүччү кыһыллыбыт кылгас бүө мастеры эрийэ тардан, кэлгийэн куурдууллар. Дъэ бу кэнниттэн, эркин төгүрүччү кыһыллыбыт уһуктаах өрүттэрин ботуччу киирэр гына бэлэмнээн, бүөлэри тоёо охсон киллэрэн, олоппоһу хомуйуллар. Олоппос хаадъяннаабат, хамсаабат, олус бөжө буолар. Бу олус учугэй нымы. Талах куурдабына олус чәпчеки, хайдымтыата, тостумтуота суюх, сурдээх бөжө матырыйаал буолар. Сорох уустар талах олоппос анаар эркинин уъуктарын уһулу таһааран уһатан, суолахха хаптаһын кыбытан, өйөнөрдөөн онороллор. Талах олоппос бөжө, чәпчеки буолан, инирдъэ-тавырдъа дэгиттэр туттуллар.

## 2. Талах олоппоско тутуллар материаллар

№	Аата	Устууката	Кээмэйэ
1	Талах	4	Үрдүгэ 45x45 см Алларата 45x45 см Үөхэтэ 30x30 см
2	Хаптаын	1	27x27 см




## 3. Талах олоппос оноуутун технологической картата

Оноуу бэрээдэгэ


Чертея

Туттуллар инструменнаар уонна тэриллэр


\_\_\_\_\_ |




27 ойuu. Олук: а) кэтигээ; в) халынга; е) устата. Талах олонгос чаастара:  
1. Сирэй эркин; 2. Түгэх эркин; 3. 4. Ойоюс эркиниэр





29 ойуу. Талааы бэлэмнээхин. Суоруу. Кур талааы «тилииннэрий»




32 ойуу. Оноһуктарга туттуллар сүрүн холбоһуктар:  
а) бөзөргөтүү. б) холбоһуктар



«а» ойуу, Олонгос сирэйин оноруу. а), б). Хаптаын, в). Талах



33 ойүү. Олондоо хомуйүү



Олондоу хомуйууга тахсар алbastар. Хомуйууну түмүктээхин үлэ

жимшигийн сэргийнээс ташнаасын бийрлийнээр. Олон ухаатагы

#### 4. Ойолтон сэрэхтээх буолуу (техника безопасности)

## 5. экологический теруетэ

Бу оноук экологически ыраас айыл5а матырыйаалынан онъуллар. Туох да кишихэ буортута суох.

## 6. экономический терует

Оноук себестоимость

$$C_{общ} = C_1 + C_2 + C_3$$

$C_{общ}$  – оноук уопсай сыаната;

$C_1$  – матырыйаал сыаната (бэс хаптавына);

$C_2$  – электроэнергия сыаната;

$C_3$  – улэйт хамнаа

### 1. Матырыйаалга ороскуот

**Талах- 0 руб**

**Хаптавын 30x30 см - 18 солк**

Оруоскуоппут

$$C_1 = 0 + 18 \text{ солк} = 18 \text{ солк}$$

### 2. электроэнергия ороскуота

$$C_2 = \Pi_{эл.с} + \Pi_{э.р.}$$

$C_2$ -электричество ороскуотун сыаната

$\Pi_{эл.с}$  -электрический свет (лаампалар) ороскуоттара

$\Pi_{эр}$  –электрический устуруус улэлииригээр электроэнергия ороскуоттаныта

$$Ц_{эл.с.} = W_1 \times t_1 \times \eta = 0,28 \times 3 \times 3,83 = 3,21 \text{ руб.}$$

$W_1 = 0,28 \text{ кВт}$  – электрическай лаампалар кыамталара  
(мощность)

(всего 7 лаампа биирдийтэ 40 Вт), улэлиир чааъа 3 ч.

1 кВт·ч – 3,83 солк

Электрическай устуруус, **300 Вт 5 мин.улэлиир**

**1 кВт·ч – 3,83 солк.**

$$0,025 \text{ квт·ч} - X \text{ солк.} \Rightarrow 3,83 \cdot 0,025 \text{ кВт·ч} = 0,096 \\ \text{солк} = 0,104 \text{ солк.}$$

$$C_2 = 2,48 \text{ солк} + 0,010 \text{ солк} = 2,49 \text{ солк.}$$

3. улэйит маастар хамнаа

улэ 8 ч - 1000 солк

3 ч – x

$$X = 1000 \times 3 : 8 = 375 \text{ солк}$$

$$C_{общ} = 18 + 2,49 + 375 = 395,49 \text{ солк} = 400 \text{ солк}$$

Онон олоппоспут атыыланар сыйаната  $400 + 100 = 500$  солк.,

## ТАЛАХ ОЛОППОҮ ТУПСАРАН ОНОРУУ

Ойуу олуктар: кырльяастартан ыйыталаан иниятххээ былыргы сахалар талах олондооңу ойууланан-оңуордаан онорботторо үү. Биирдийлээн уус ойууланан-оңуордаан, сиэдэрэйдээн эрдээж буолууда, од умнууга хаалаахтаатадаа эбээт. Эппитим курдук олондооңу талах хатырыгын харыстаан, ордорон онордохко талах онго онгоцка ураты, айылбаба чугас көстүүнүү бизэрээр. Олондооңу обо «талах ынах» ооницуурugar туттуллар оңуор-ойууларынан киэргээтэн, онгоцкис хоноонун кэнэтэн, көстүүтүн күүнүрдэн биэрэххээ сөн.

Ити курдук мин олонпосторго, халлаантан харбаан, тарбаахтан эмэн ылбакка, төрүт былыргы дыз ис тэрилийн, озо «талах ынах» ооницуурун оңуор-ойууларын туһанан саналалын-сахалалын көстүүнүүн биэрэргэ дъулустум.

Бу буолар саха уустарын уратыта: айылба матырыйаалын тостууларыншакка кини «кызын» толору туһаныны, кэрэтийн чорботон, күүнүрдэн, көрдөрүү.

## ОЛОНПОСТОРГО САХА МАСТАН ҮЛЭЛЭРИН ЭЛЕМЕННЭРИН ТУНАНЫ

Обо сыйдьян көрөр буоларым былыргы саха мас олонпосторун өйнөрүгээр, сирэйигээр онго бынан онгоуллубут сүрэх ойуулары, хаарты туора харабын курдук кириэстэри. Кирис, сүрэх ойуулар былыргы «чардаат», «оччуобуна» кини эргиирдэригээр киэнник туттуллаллара билдэр.

Кини эргиирдэригээр туттуллар, өлбүгт кутун-сүрүн харана күүстэртэн арантачылыыр үорбэлэр, «Чардаат» эргиир сардаматын оңуор ойуулара (кириэс, сүрэх уод.а.), «аг маын» атын төбето (охалуучень), былыргы иният уураар ишкаантар ааннарын оңуор-ойуулара бу барыта тувааннаах суюлалаах, дирийт ис хоноонноох, обугзэлэрбит кэнэжэски коалуенэлэргэ хаалларбыт кэрбэн кириэстэрэ, итээлбит, культурабыт үлтүржэйдэрин кэрхинттэрэ буолаллар.

Балары сыа-сым курдук тутан, харыстаан мастан-талаахтан үлэлэр-битигээр айымнылаахтык туттар биңиги, уустар, ытык иэспилт.

## Түмүк.

Талах олоппос атын омукка суюх. Тас көрүнгүнэн айылдаңа чугас. Оноһуута судургу уонна олус бөбө. Талах олоппос – бэйэтэ математической головоломка. Саха булугас өйүн биир чабылхай көстүүтэ.

Талах куурдаңына олус чэпчэки, хайдымтыата, тостумтуота суюх, сурдээх бөбө матырыяал буолар. Талах олоппос бөбө, чэпчэки буолан, иһирдьэ-тавырдья дэгиттэр туттуллар.

Онон билигин даңаны саха мындыр оноһуга – талах олоппос сүппэт, олоххо-дъаһаахха наадалаах, экологически ыраас дьиэ тээбиринэн буолар. Туттун, туһанын, сайыннарын!